

# Di Boloke Mme o Ithute ka Tsone


Segolola, e mene fa gare mme o e boloke



## SAMESONE

KARATA  
YA BAEBELE

24



### DIPOTSO

- A. Leina la ga rraagwe e ne e le \_\_\_\_.
- B. Samesone o ne a dira tiro efe e e bontshang maatla a magolo kwa motseng wa Gasa?
- C. Ke mang yo o ileng a tsietsa Samesone?

Mo e ka nngang  
98 C.E.


Go kwaiwa ga  
buka ya bofelo  
ya Baebele

1 C.E.

O tshetse pele  
ga 1120 B.C.E.

4026 B.C.E.

Adame  
o a bopiwa



Go tswa Gasa go ya Heberone,  
dikilometara di ka nna 60.  
—Baatlhodi 16:2, 3

## SAMESONE

**DINTLHA KA GA GAGWE** Moatlhodi yo o tlhologileng yo o ileng a lwela Baiseraele ka dingwaga di le 20. (Baatlhodi 15:20) Jehofa o ne a dirisa Samesone go 'etelela pele go boloka Iseraele mo seatleng sa Bafilisitia.' (Baatlhodi 13:5) Moya wa Modimo o ne wa mo naya maatla a magolo. Sa bothokwa le go feta, Samesone o ne a na le tumelo e e nonofileng mo go Jehofa.—Bahebera 11:32-34.

### DIKARABO

- A. Manoa.—Baatlhodi 13:8, 24.
- B. O ne a sikara ditswalo tsa kgoro ya mo-tse, dikota tse pedi tse di kafa dithoko le mophakalego go ya kwa godimo ga thaba e e fa pele ga Heberone.—Baatlhodi 16:2, 3.
- C. Delila.—Baatlhodi 16:4, 5.